


# Mekgwa ya botshelo jwa baVenda

Setswana

Kgato

4



Mpho Witness Makwarela



**Medumopuo (e e boeleditsweng)**

kgw, tsw, ngw, tsh, tlh, nt, nk, mp, w/j

**Medumopuo (e meswa)**

tlw, thw

**Mekgwa ya botshelo jwa baVenda**

**Setswana**

**Kgato 4**

ISBN: 978-1-77981-245-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Mpho Witness Makwarela

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Luyanda Cwane

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

# Mekgwa ya botshelo jwa baVenda



**Mpho Witness Makwarela**

Ke nna Morongwa. Ke mosetsana wa dingwaga di le robedi.


Ke nna Moretlwa. Ke mosimane wa dingwaga di le robongwe.



Re ya go le bolelela ka mekgwa e e farologaneng e basimane le basetsana ba baVenda ba dirang dilo ka yona.

Basetšana fa ba dumedisa ba re “aa!”


Fa o ntumedisa, ke araba ka gore “aa!”



Ke tsela e re bontshang tlhompho le maitseo ka yona.

Ke mosimane. Fa ke go dumedisa ka re  
“ndaa!”

Fa o ntumedisa, ke araba ka gore “ndaa!”



Ke dira ka go bontsha tlhompho, fela jaaka  
Morongwa a tthalositse.

Fa re dumedisa kgotsa re naya bagolo dijo,  
re bontsha tlhompfo.

Basetšana ba oba ditlhogo.

Basimane ba a khubama.



Se se bontsha maitseo a a siameng.

Yo ke ausi wa me. O kwa bojale. Mme a re ke koo bassetsana ba rutiwang go itlhokomela le ba malapa a bona fa ba nyetswe. Ba rutiwa gape le go apaya.






Yo ke abuti wa me. O fetsa go boa kwa bogwera.




Rre a re ke koo basimane ba rutiwang go nna banna le go tlhokomela balelapa ka letsatsi le lengwe.

BaVenda botlhe ba itsege ka go tshasa  
boloko mo boalong le mo maboteng a dintlo.  
Se se dira gore maalo a rona a lebege  
bontle.



Basimane ba bina tshikona. Re bina ka nako ya ditiragalo tse di kgethegileng kgotsa go itumedisa.




Ke mmino o o itumedisang!

Basetšana ba bina domba. Re bina domba  
kwa ntlong ya borena ka nako ya ditragalo  
tse di kgethegileng.

Ke tantshe e e itumedisang!




Basimane le basetsana ba na le tantshe e ba e binang mmogo. E bidiwa tshifatse.



Re dira tantshe e re apere minwenda.

BaVenda ke batho ba ba tlhomphegileng le setso sa bona se sentle thata.

Re motlotlo go nna baVenda!





# Ulwazi Lwethu Readers

## Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

## Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

## Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

## Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

## Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974

**Room  
to  
Read™**

**NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

**Saide**  
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

